





	Ne ka kéné <i>Je vais bien</i>		Ne bé ka soco soco <i>Je tousse</i>		Fono négé bé ne la <i>J'ai envie de vomir</i>		
	Ne fari man di ne la <i>Je ne me sens pas très bien</i>		Ninakili li ka gèlè ne ma <i>J'ai du mal à respirer</i>		Courou courou bé ne la <i>J'ai des boutons</i>		
	Farigwan bè né la <i>J'ai de la fièvre</i>		Ne dissi bé ne dimi <i>J'ai mal dans la poitrine</i>		Ne siran ne do <i>J'ai peur</i>		
	Ne fari kan chi dio len don <i>J'ai des frissons</i>		Ne ma sunogo sou bè <i>Je n'ai pas dormi de la nuit</i>		serumu bè ka digi né là <i>La perfusion me fait mal.</i>		
	Ne kun kolo bé ne dimi <i>J'ai mal à la tête</i>		Jély bè yan <i>Il y a du sang ici</i>		Ne maco diminda fura <i>J'ai besoin du médicament pour la douleur</i>		
	Dimin bè né kan <i>J'ai mal</i>		Ne kono bolilé don <i>J'ai la diarrhée</i>		Ne la dio len n'do <i>Je suis enceinte</i>		
	Yan bé ka ne dimi <i>J'ai mal ici</i>		Ne kono bé ne dimi <i>J'ai mal au ventre</i>		diaibèti bé ne là <i>Je suis diabétique</i>		
	Ne bé ka Nienè mini <i>J'ai la tête qui tourne</i>	Autres ressources : www.traducmed.fr ; www.traleho.fr ; Application medipicto					I ni tié <i>Merci</i>

	Funteni bè né la <i>J'ai chaud</i>
	Nènè bè né la <i>J'ai froid</i>
	Ne mako bé doctoro là <i>J'ai besoin d'un docteur</i>
	Infirmière bè wélé ni bouton jumen yé <i>Où est le bouton pour appeler l'infirmière ?</i>
	Docotoro bé né waati jumen <i>À quelle heure le médecin va passer ?</i>
	Bo Niokon yé yé waati jumen yé <i>À quelle heure sont les visites ?</i>
	Ne bé waati joli kè docotoro sow la <i>Combien de jours dois-je rester à l'hôpital ?</i>

	Ne maco bé finikolon na <i>J'ai besoin d'un mouchoir</i>
	I bè sé ka rido jigi wa <i>Pouvez-vous baisser le store ou le volet ou le rideau ?</i>
	i bè sé ka fenètri da yèlen wai bè sé ka fenètri da yèlen wa <i>Pouvez-vous ouvrir la fenêtre ?</i>
	Sonogo bè ne la <i>J'ai envie de dormir</i>
	Ne te ka sé ka sounogo <i>Je n'arrive pas dormir</i>
	Nienken bè mi <i>Où sont les toilettes ?</i>
	Ne kan ga ka soukounè kè <i>Je dois faire pipi</i>
	Ne kan ga ka bo kè <i>Je dois faire caca</i>

	Kongo bè né là <i>J'ai faim</i>
	Minogo bè né la <i>J'ai soif</i>
	Kongo tè ne la <i>Je n'ai pas faim</i>
	Minogo tè né la <i>Je n'ai pas soif</i>
	Né bè sé ka né ka Tassa mara wa <i>Est-ce que je peux garder mon plateau ?</i>
	Ne bé fè ka n'somogo wu wele <i>Je veux appeler ma famille</i>
	Ne bé fè ka cigarreti mi <i>J'ai besoin de fumer</i>
	Télécomandi bé mi <i>Où est la télécommande de la télévision ?</i>